

**Mr Milovan Unković,**  
dipl. inž.  
Tehnički opitni centar KoV,  
Radovići, Tivat

## JEDNA OD METODA ETALONIRANJA MJERAČA MODULACIJE MI 2305

UDC: 621.376.2/.3:53.089.6

### Rezime:

*U ovom radu opisan je originalan način etaloniranja mjerača modulacije MI 2305. Slijedljivost AM etaloniranja postignuta je korišćenjem tri sekundarna etalona. Slijedljivost FM etaloniranja osigurana je primjenom metode nula Besselovih funkcija.*

*Ključne riječi: mjerač modulacije, amplitudna modulacija, frekvencijska modulacija, slijedljivost.*

## METHOD OF CALIBRATING MODULATION METER MI 2305

### Summary:

*In this article an original way of calibrating the MI 2305 modulation meter is described. AM traceability is achieved using three secondary etalons. FM traceability calibrating is achieved by using the Bessel zero method.*

*Key words: modulation meter, amplitude modulation, frequency modulation, traceability.*

### Uvod

Dva najpoznatija komercijalna mjerača modulacije su HP 8901A i MI 2305. Oba su već više od petnaest godina u proizvodnim programima proizvođača. Mjerač modulacije HP 8901A posjeduje ugrađene kalibratore AM i FM koji olakšavaju baždarenje ovog mjernog sredstva uz zadovoljavajuću nesigurnost. Oba kalibratora daju signal noseće frekvencije  $f_n = 10 \text{ MHz}$  i modulišuće frekvencije  $f_m = 10 \text{ kHz}$ . Izlaz iz AM kalibratora je amplitudski modulisani signal sa dubinom modulacije  $m = 33,3\% \pm 0,1\%$ , dok je izlaz iz FM kalibratora frekvencijski modulisani signal vršne devijacije 33 kHz.

Mjerač modulacije MI 2305 ne posjeduje unutrašnje kalibratore. Ako laboratorijska u kojoj se MI 2305 baždari posjeduje HP 8901A, onda se kalibratori ovog mjerača koriste za baždarenje MI 2305. Proizvođač MI 2305, engleska firma Marconi, posjeduje kalibrator modulacije koji generiše 108 različitih dubina modulacije i 307 devijacija frekvencije. Nažalost, radi se o standardu firme koji nije dostupan u slobodnoj prodaji.

U ovom radu prikazane su metode baždarenja mjerača modulacije MI 2305 u slučaju kada nije dostupan mjerač modulacije HP 8901A sa svojim internim kalibratorima modulacije. Metode koje su opisane koriste se u metrološkoj la-

boratorijski TOC-KoV u Tivtu. Navedene metode provjere tačnosti mjerena amplitudne i frekvencijske modulacije mjeraćem MI 2305 omogućavaju prihvatljivu nesigurnost mjerena, tako da se uspješno ostvaruje jedan od osnovnih metroloških principa, princip slijedljivosti.

### Definicije i označke

Neka je dat nemodulisani VF noseći signal (prepostavlja se da je  $\Phi_0 = 0$ ):

$$u_0(t) = U_0 \cos \omega_0 t \quad (1)$$

i modulišući signal:

$$u_m(t) = U_m \cos \omega_m t \quad (2)$$

Tada je AM signal dat izrazom:

$$\begin{aligned} u_{AM} = & U_0 \cos \pi f_0 t + \frac{U_0 m}{2} \cos 2\pi(f_0 + f_m)t + \\ & + \frac{U_0 m}{2} \cos 2\pi(f_0 - f_m)t \end{aligned} \quad (3)$$

gdje je:

$u_{AM}(t)$  – trenutna vrijednost amplitudno modulisanog signala,

$U_0$  – amplituda nemodulisanog VF nosećeg signala,

$U_m$  – amplituda modulišućeg signala,

$m = U_m/U_0$  – faktor AM (izražen u procentima se zove dubina modulacije),

$\omega_m$  – kružna frekvencija modulišućeg signala ( $\omega_m = 2\pi f_m$ )

$\omega_0$  – kružna frekvencija nosećeg signala,

$t$  – vrijeme.

Frekvencijski spektar AM signala sadrži tri komponente: noseći signal amplitute  $U_0$  na frekvenciji  $f_0$ , viši bočni

opseg  $U_{VBO}$  na frekvenciji ( $f_0 + f_m$ ) i niži bočni opseg  $U_{NBO}$  na frekvenciji ( $f_0 - f_m$ ).

FM signal dat je izrazom:

$$\begin{aligned} u_{FM} = & U_0 J_0(m_f) \cos \omega_0 t + \\ & + U_0 \sum_{n=1}^{\infty} J_n(m_f) \left\{ \cos \left[ \omega_0 - n\omega_m t \right] t + \right. \\ & \left. + \frac{n\pi}{2} \right\} + \cos \left[ (\omega_0 + n\omega_m)t + \frac{n\pi}{2} \right] \end{aligned} \quad (4)$$

gdje je:

$J_n$  – Besselova funkcija,

$m_f$  – faktor modulacije.

Za dati faktor modulacije  $m_f$  i svaku izabranu vrijednost  $n$ , Besselova funkcija je konstantna. Izraz (4) ima diskretan neograničen spektar. On se sastoji od nosioca, čija je amplituda  $U_0 J_0(m_f)$  na frekvenciji  $\omega_0$ , i beskonačnog niza komponenata na frekvencijama  $\omega_0 - \omega_n$  i  $\omega_0 + \omega_n$ , čije su amplitude  $U_0 J_n(m_f)$ , ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ). Frekvencijski razmak između dvije susjedne komponente spektra je  $\omega_m$ .

Tri važne osobine Besselovih funkcija su [1]:

$$J_{-n}(m_f) = (-1)^n J_n(m_f) \quad (5)$$

$$J_{n-1}(m_f) - J_{n+1}(m_f) = \frac{2n}{m_f} J_n(m_f) \quad (6)$$

$$\frac{dJ_n(m_f)}{dm_f} = -\frac{n}{m_f} J_n(m_f) + J_{n-1}(m_f) \quad (7)$$

Vrijednosti faktora modulacije ( $m_f$  odgovara argumentu Besselove funkcije) za koje amplituda nosećeg signala dobija vrijednost nule, date su u tabeli 1.

Devijacija frekvencije  $\Delta f$  se računa kao:

$$\Delta f = m_f \cdot f_m \quad (8)$$

Tabela 1

Vrijednosti faktora modulacije  $m_f$ 

| Red nule nosećeg signala | $m_f$                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1                        | 2,40                        |
| 2                        | 5,52                        |
| 3                        | 8,65                        |
| 4                        | 11,79                       |
| 5                        | 14,93                       |
| 6                        | 18,07                       |
| $n (n > 6)$              | $18,07 + \pi \cdot (n - 6)$ |

## Provjera tačnosti mjerjenja faktora AM

Postupak utvrđivanja tačnosti mjerjenja faktora AM odvija se u nekoliko koraka.

Početni korak je određivanje grešaka mjerjenja analizatora spektra kao ključnog mjernog sredstva koje se koristi pri provjeri tačnosti mjerjenja faktora AM. Prvo se određuje tačnost mjerjenja analizatora spektra HP 5868B na 30 MHz prema blok-šemi na slici 1, jer na toj frekvenciji radi sekundarni etalon – promjenljivi oslabljivač EATON 3232.

Zbog povećanog razlaganja analizator spektra radi u linearnom režimu (razlaganje  $\pm 0,01$  dB). Ispituje se tačnost


mjerena dubine modulacije 80% na nešćejo frekvenciji 12 MHz. Dubini modulacije 80% odgovara razlika od 7,94 dB između signala na osnovnoj frekvenciji i signala bočnog opsega.

Na promjenjivom oslabljivaču EATON prvo se postavi 0, a zatim 7,94 dB. Koristeći delta-funkciju analizatora spektra pronalazi se korekcioni koeficijent:


$$k = 7,94 - k_a \text{ (dB)} \quad (9)$$

gdje je  $k_a$  razlika prikaza na analizatoru spektra kada je na EATON-u postavljena 0 dB i 7,94 dB.


U sljedećem koraku utvrđuje se greška linearnosti amplitudno-frekvenskih karakteristika analizatora spektra prema blok-šemi na slici 2. Očita se DC napon sa AC/DC termopretvarača na 30 MHz. Zatim se ovaj napon održava konstantnim (pažljivim mjenjanjem izlazne snage signal-generatora) na  $f_n = 12$  MHz i svim frekvencijama  $12 \text{ MHz} \pm f_m$  na kojima se provjerava faktor AM. U svakoj tački ( $f_n$  i tačkama  $f_n \pm f_m$ ) mjeri se i bilježe odstupanja na HP 8568A u odnosu na nivo zabilježen na 30 MHz. Ove razlike su korekcioni faktori  $k_1$ . Na taj način vrši se korekcija greške linearnosti amplitudno-frekvenskih karakteristika analiza-



Sl. 1 – Određivanje greške mjerjenja analizatora spektra na 30 MHz



Sl. 2 – Blok-šema povezivanja mjernih sredstava za provjeru amplitudno-frekvencijske karakteristike analizatora spektra



Sl. 3 – Blok-šema povezivanja mjernih sredstava za mjerjenje dubine AM

tora spektra. Tačno pokazivanje analizatora spektra, kada se koriguje greška na 30 MHz i greška linearnosti, iznosi:

$$t = 7,94 \pm (k + k_1) \quad (10)$$

Provjera tačnosti mjerjenja dubine AM obavlja se prema blok-šemi na sl. 3.

Dubina modulacije mjeri se na analizatoru spektra (pri čemu se vrše korekcije) i na mjeraču modulacije MI 2035, a rezultati se upoređuju. Tako se utvrđuje greška mjerjenja dubine AM mjeračem MI 2035.

Nesigurnost mjerne metode uključuje sljedeće greške korišćenih etalona:

- razlaganje analizatora spektra HP 8568B koje u linearnom režimu rada iznosi  $\pm 0,01$  dB ili  $\pm 0,12\%$ ;

- greška amplitudno-frekvencijske karakteristike AC/DC termopretvarača JF 55 koja iznosi  $\pm 0,25\%$ ;

- greška amplitudno-frekvencijske karakteristike AM/FM kalibratora HP 11715A koja za  $50 \text{ Hz} < f_m < 50 \text{ kHz}$  iznosi  $\pm 0,1\%$ , a za  $20 \text{ Hz} < f_m < 100 \text{ kHz}$  iznosi  $\pm 0,25\%$ ;

- nesigurnost mjerjenja oslabljivača EATON 3232 koja iznosi  $\pm 0,01$  dB ili  $\pm 0,12\%$

Ukupna srednja kvadratna greška računa se kao:

$$\sigma = \pm \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} \quad (11)$$

i  $\sigma = \pm 0,221\%$  za  $50 \text{ Hz} < f_m < 50 \text{ kHz}$ , odnosno  $\sigma = \pm 0,318\%$  za  $20 \text{ Hz} < f_m < 100 \text{ kHz}$ . Ovoj grešci trebalo bi dodati grešku ponovljivosti mjerjenja MI 2035 koja iznosi  $\pm 0,02\%$  za srednju vrijednost od pet mjerena.

S obzirom na to da je najmanja deklarisana greška mjerjenja AM mje-

čem modulacije MI 2305 jednaka  $\pm 1\%$   $\pm 1$  cifra za  $f_m = 1$  kHz [2] (za ostale vrijednosti  $f_m$ , greška mjerena je veća), merna metoda etaloniranja zadovoljava osnovne metrološke principe.

Slijedljivost prema vojnim primarnim etalonima i prema nacionalnim etalonom obezbjeđena je korišćenjem tri sekundarna etalona: AM/FM kalibratora, AC/DC termopretvarača i preciznog promjenjivog oslabljivača. Navedenom metodom provjerava se tačnost mjerena AM, kada je  $m = 80\%$ . Međutim, može se izabrati bilo koja dubina modulacije veća od 10% (ova granica je određena linearnim režimom rada analizatora spektra).

#### Provjera tačnosti mjerena devijacija frekvencije


Mjerenje devijacije FM provjerava se metodom nula Besselovih funkcija, koristeći jednakost (8) i vrijednosti za  $m_f$  iz tabele 1. Blok-šema povezivanju mernih uređaja za provjeru mjerena devijacija FM prikazana je na slici 4.

Postupak mjerena je sljedeći: na generatoru funkcija HP 3325A, koji se koristi kao generator audio signala, podesi se željena  $f_m$ . Ovaj signal se dovodi

na AUDIO ulaz AM/FM kalibratora HP 11715A. Na izlazu FM-4 ovog kalibratora podesi se  $f_n = 100$  MHz. Modulisani signal se vodi na testirajući mjerač AM/FM MI 2305 i analizator spektra HP 8568A. Ukoliko se na HP 3325A zada dovoljno mala amplituda izlaznog napona, a zatim se taj napon povećava, uočiće se smanjivanje nivoa nosećeg signala na analizatoru spektra. U jednom momentu noseći signal će se potpuno izgubiti i to je prva nula nosećeg signala kojoj odgovara  $m_f = 2,40$ . Korisno je (mada se u proračunima ne traži) zabilježiti amplitudu signala sa HP 3325A za koji se javlja nula nosećeg signala. Povećavajući nivo signala HP 3325A, ponovo će se javiti noseći signal. Daljim povećavanjem navedene amplitude noseći signal će se ponovo izgubiti (druga nula).

Analiza nesigurnosti mjerena devijacije frekvencije metodom nula Besselovih funkcija mora biti vrlo koncizno izvedena, jer princip slijedljivosti nije izведен korišćenjem etalona propisne tačnosti koji su baždareni u metrološkim laboratorijama višeg stepena, već proizilazi iz prirode same metode.

Dvije su vrste grešaka koje se javljaju pri etaloniranju MI 2305 kao mjerača FM: greške koje nastaju zbog prirode



Sl. 4 – Blok-šema povezivanja mernih uređaja za provjeru devijacije FM

Tabela 2

Relativna greška faktora modulacije u odnosu na dubinu nestanka nosioca

| Dubina nestanka nosioca (dB) | Greška $\Delta m_f/m_f$ (%) |
|------------------------------|-----------------------------|
| 50                           | -2,5635                     |
| 55                           | -0,1426                     |
| 60                           | -0,0801                     |
| 65                           | -0,0450                     |
| 70                           | -0,0253                     |
| 75                           | -0,0143                     |

posmatra nula trećeg reda  $\Delta m_f/m_f = -0,043\%$ . U obavljenim mjerjenjima uviđek su posmatrane nule prvog reda, jer je za nule višeg reda potreban viši napon audio signala, a audio ulaz AM/FM kalibratora HP11715A ne dozvoljava signal čija je maksimalna vrijednost veća od 5V.

U mjerjenjima su za vrijednosti  $f_m$  od 1 kHz, 50 kHz i 250 kHz postignute dubine nestajanja nosioca od 75,3 dB, 63,5 dB i 61,5 dB, što odgovara relativnim greškama određivanja faktora modulacije od  $-0,0138\%$ ;  $-0,0535\%$  i  $-0,0641\%$ , respektivno.

Greške u proračunu frekvencijske devijacije nastaju zbog harmonijskog izobličenja u modulacionom signalu koji uslovljava promjenu vrijednosti faktora modulacije u tačkama u kojima nosilac postiže nulu. Slične greške javljaju se kada postoji parazitna AM.

Propisano FM izobličenje AM/FM kalibratora HP 11715A je  $\pm 0,25\%$ , dok je dozvoljeno FM izobličenje signala HP 3325A  $\pm 0,06\%$ , što je ukupno  $\pm 0,085\%$ . Koristeći tablice iz literature [3] pomjeraj nule Besselove funkcije u procentima iznosi  $0,15 \cdot 0,085 = \pm 0,0128\%$ .

Neželjena (parazitska) AM za izlaz iz AM/FM kalibratora manja je od

primjenjene metode i greške koje potiču od samog uređaja koji se testira.

S obzirom na to da se devijacija računa po formuli (8), vrlo je važno da modulišuća frekvencija  $f_m$  signala koji proizvodi audio generator bude što tačnija. Ako je relativna greška ove frekvencije manja od  $\pm 5 \cdot 10^{-6}$  (što HP 3325A zadovoljava), tada se greška može zanemariti. Faktori koji utiču na veličinu faktora modulacije  $m_f$  su: dubina (u dB) na kojoj se gubi nosilac, FM izobličenja koja u mjerni sistem unose audio generator i AM/FM kalibrator i parazitna amplitudna modulacija.

Pažljivim mijenjanjem napona audio signala (korišćeni audio generator HP 3325A ima programabilnu mogućnost zadanja napona u koracima 0,01 mV vršne vrijednosti) može se postići da nosilac nestane između 60 dB i 70 dB dubine u odnosu na maksimalni nivo. Koristeći formule (5), (6) i (7), a takođe i:

$$\frac{\Delta m}{m_f} = \frac{\Delta J}{\rho m_f} \quad (12)$$

gdje je  $\Delta J$  relativna dubina (izražena u procentima) na kojoj se gubi nosilac, a  $\rho$  je gradijent od  $J(m_f)$  u tački  $J(m_f) = 0$ , može se proračunati greška  $\Delta m_f/m_f$  u zavisnosti od dubine nestanka nosioca. Ukoliko je poznata dubina  $A$  (dB) na kojoj se gubi nosilac,  $\Delta J(\%)$  se računa iz obrasca  $A = 20 \log 1/\Delta J$ .

Proračunata relativna greška  $\Delta m_f/m_f(\%)$  za razne vrijednosti dubine nestanka nosioca i za nule Besselovih funkcija prvog reda prikazana je u tabeli 2.

Ako se razmatraju nule drugog, trećeg, itd. reda, greške određivanja  $m_f$  se smanjuju. Tako, na primjer, ako se nestanak nosioca za nulu drugog reda javi na  $-60$  dB,  $\Delta m_f/m_f = 0,053\%$ , a ako se

0,08%. Koristeći tablice iz literature [4] dobija se da je pomjeraj prve nule Besselove funkcije uslovjen neželjenom AM:  $0,33 \cdot 0,08 = 0,0264\%$ .

Ukupna nesigurnost mjerena pri mjenom metode nula Besselovih funkcija iznosi:

$$\sigma_{F1} = \pm \sqrt{0,0073} = \pm 0,0854\% \quad (13)$$

Ovoj nesigurnosti treba dodati greške koje nastaju od uređaja koji se testira MI 2305: izobličenje demodulisanog audio signala (tipično  $\pm 0,06\%$ ), zaostala FM (što se može zanemariti) i greška ponovljivosti (za pet mjerena iznosi  $\pm 0,01$ ), što daje:

$$\sigma_{F2} = \pm \sqrt{0,004} = \pm 0,0632\% \quad (14)$$

Sabiranjem  $\sigma_{F1}$  i  $\sigma_{F2}$  dobija se ukupna nesigurnost metode etaloniranja MI 2305 za mjereno frekvencijske modulacije:

$$\sigma_F = \sigma_{F1} + \sigma_{F2} = \pm 0,1486\% \quad (15)$$

S obzirom na to da MI 2305 pri mjerenu FM najmanju grešku ( $\pm 0,5\%$

$\pm 1$  cifra) ima za  $f_m = 1$  kHz (za ostale  $f_m$  greška mjerena je veća) [2], greška metode etaloniranja je zadovoljavajuća.

### Zaključak

Etaloniranje mjerača modulacije MI 2305 može se uspješno izvršiti i u metrološkim laboratorijama koje ne posjeduju mjerač modulacije HP 8901A. Provjera tačnosti mjerena faktora AM može se vršiti modernim analizatorima spektra, ali je prethodno sekundarnim etalonima potrebno utvrditi faktore za korekciju grešaka ovog mjernog sredstva. Metoda nula Besselovih funkcija obezbjeđuje prihvatljivu nesigurnost mjerena pri provjeri tačnosti mjerena devijacije frekvencije mjeračem MI 2305.

### Literatura:

- [1] Stojanović, I.: Osnovi telekomunikacija, Građevinska knjiga, Beograd 1981.
- [2] Modulation meter 2305, Marconi Instruments Ltd., Lit. No 46890-359, Issue 1, 12/93.
- [3] Mitrinović, D. S.: Uvod u specijalne funkcije, Građevinska knjiga, Beograd 1975.
- [4] Skinner, A. D.: Modulation measurements for 2305 modulation meter, Instrument application note from Marconi Instruments Ltd., No 50, Lit. No 46889-404F, 3/84.